

Broj: 712514

Datum: 8.1.2025

## ŠAHOVSKI SAVEZ CRNE GORE

### PRAVILNIK

O NACIONALNIM REPREZENTACIJAMA

ŠAHOVSKOG SAVEZA CRNE GORE



Podgorica, januar 2025. godine

*Šahovski savez Crne Gore*

## ***Pravilnik o nacionalnim reprezentacijama***

Na osnovu Zakona o sportu („Službeni list Crne Gore", br. 44/18) i Statuta Šahovskog saveza Crne Gore (br. 36/19 od 26.01.2019. godine), Upravni odbor Šahovskog saveza Crne Gore (ŠSCG) je na sjednici održanoj 28.03.2024. godine donio, a na sjednici održanoj 17.12.2024. godine usvojio izmjene i dopune na:

# **PRAVILNIK O NACIONALNIM REPREZENTACIJAMA**

## **OPŠTE ODREDBE**

### **Član 1**

Reprezentacije Šahovskog Saveza Crne Gore (u daljem tekstu Reprezentacije) su Reprezentativne selekcije takmičara svih uzrasnih kategorija u ženskoj i muškoj konkurenciji formiraju se radi reprezentovanja crnogorskog šaha na međunarodnim takmičenjima.

### **Član 2**

Osnovna načela na kojima se zasniva ovaj Pravilnik su:

- ❖ Igranje u reprezentaciji je najveća čast i dužnost svakog igrača;
- ❖ Učestvovanje u radu sa reprezentacijama po svim vidovima aktivnosti najveća je čast i obaveza svakog člana ŠSCG;
- ❖ Osiguravanje uslova za rad reprezentacija je osnovna dužnost i zadatak ŠSCG;
- ❖ Interes reprezentacije prioritetan je i iznad svakog drugog interesa članova ŠSCG.

### **Član 3**

Reprezentacije se formiraju u više različitih uzrasnih kategorija i to:

- ❖ Seniori/seniora;
- ❖ Omladinki/omladinaca (U20)
- ❖ Kadetkinja/kadeta (U18)
- ❖ Pionirki/pionira (U14)

Raspon godišta u kategorijama mlađih seniora, juniora, kadeta i pionira se formira u skladu sa pravilima Evropske šahovske unije (ECU) i Svjetske šahovske federacije (FIDE).

Reprezentacije se mogu formirati i na osnovu drugih kriterijuma u skladu sa potrebama takmičenja, a u cilju ostvarivanja interesa šahovskog sporta Crne Gore.

### **Član 4**

Reprezentaciju, u smislu prethodnog člana ovog Pravilnika, čine:

- ❖ Igrači-reprezentativci;
- ❖ Selektori i treneri reprezentacije;
- ❖ Ostale imenovane osobe koje djeluju za potrebe reprezentativne selekcije.

## **REPREZENTATIVCI**

### **Član 5**

Reprezentativci su takmičari odgovarajuće uzrasne, polne i druge organizacione kategorije koji su kao najuspješniji i najbolji izabrani da reprezentuju crnogorski šah.

## ***Pravilnik o nacionalnim reprezentacijama***

Reprezentativce, za svaku posebnu uzrasnu, polnu i drugu organizacionu kategoriju, određuje Selektor reprezentacije.

O pozivu za učešće u reprezentaciji, reprezentativac i njegov klub se obavještavaju u pisanoj formi, elektronskom poštom ili objavom poziva na zvaničnom sajtu ŠSCG.

Reprezentativac mora biti na crnogorskoj rejting listi, te mora da posjeduje sportske i moralne kvalitete koji ga čine dostojnim da reprezentuje šahovski sport Crne Gore.

### **Član 6**

Učešće sportista na Nacionalnim šampionatima, pripremama i drugim kriterijumskim turnirima koji su određeni od strane ŠSCG, selektori će posebno vrednovati vezano za sastav reprezentacija Crne Gore.

### **Član 7**

Prihvatanjem poziva za reprezentaciju igrači prihvataju obaveze poštovanja odluka i akata ŠSCG koji se odnose na rad sa reprezentacijama, a naročito:

- ❖ da vrijeme na reprezentativnim akcijama u potpunosti iskoriste radi što uspješnijeg predstavljanja šahovskog sporta Crne Gore;
- ❖ da svojim ponašanjem i maksimalnim angažovanjem i zalaganjem, sportskim, moralnim i vaspitnim držanjem dostojno i na svakom mjestu reprezentuju Crnu Goru i ŠSCG;
- ❖ da imaju korektan odnos prema sredstvima javnog informisanja, te da pri tome vode računa o ugledu Crne Gore, Reprezentacije Šahovskog Saveza Crne Gore, svom ličnom ugledu i ugledu ostalih članova Reprezentacije kao i o potrebi pozitivne medijske prezentacije rada i rezultata Reprezentacije;
- ❖ da izbjegavaju sve postupke i aktivnosti koje remete ili mogu remetiti postizanje vrhunskih rezultata, kao i sklad unutar reprezentativne selekcije;
- ❖ da dosljedno poštuju preuzete ugovorne obaveze ŠSCG prema sponzorima ŠSCG;
- ❖ da međusobno sarađuju u duhu sportske etike i fer pleja, a sve u cilju zajedničkog ostvarenja vrhunskih sportskih rezultata.

Nepoštovanje obaveza iz prethodnog stava ovog člana predstavlja disciplinski prekršaj, shodno Pravilniku ŠSCG o disciplinskoj odgovornosti.

Pozvani igrači seniorskih reprezentacija za vrijeme priprema i takmičenja imaju pravo na naknade i nagrade, shodno Pravilniku o uslovima nastupa za reprezentaciju.

### **Član 8**

Svaki reprezentativac je dužan da prilikom svakog odazivanja na poziv za nastup u nekoj reprezentativnoj selekciji i odlaska reprezentacije na takmičenje, Kancelariji Saveza, dostavi važeću putnu ispravu - pasoš, kao i svu drugu neophodnu dokumentaciju.

## **NACIONALNI SELEKTORI REPREZENTACIJE**

### **Član 9**

Selektori Reprezentacije su stručno osposobljena lica, koja se biraju na prijedlog Sportskog direktora.

Selektori Reprezentacije, u skladu sa takmičarskim programom učestvuju u stručnom radu sa reprezentativcima.

Status, prava i obaveze Selektora Reprezentacija bliže se uređuju posebnim Ugovorom, koji se zaključuje između Selektora Reprezentacije i Predsjednika Saveza.

## ***Pravilnik o nacionalnim reprezentacijama***

### **Član 10**

Selektori Reprezentacija se imenuju posebno za mušku Reprezentaciju, posebno za žensku Reprezentaciju, a posebno se imenuje selektor mladih reprezentacija.

Selektori Reprezentacije se imenuju na period od 2 godine i mogu biti ponovo imenovani na tu funkciju.

Selektori Reprezentacija mogu biti razriješeni te funkcije na sopstveni zahtjev, ako ne izvršavaju svoje obaveze iz zaključenog Ugovora, ili ako izostanu zadovoljavajući rezultati Reprezentacije.

Odluku o razrješenju Selektora Reprezentacije donosi Upravni odbor na predlog Sportskog direktora Saveza.

U slučaju razrješenja Selektora Reprezentacije u roku od 60 dana Sportski direktor će predložiti Upravnom odboru novog Selektora Reprezentacije.

### **Član 11**

Program rada nacionalnih selekcija definišu Selektori Reprezentacije koji program dalje predaju Sportskom direktoru na usaglašavanje.

Sadržaj programa, u skladu sa mogućnostima i konsultacijom sa selektorima potvrđuje Sportski direktor.

Program rada Selektora se definiše za period od dvije godine i mora da sadrži planirane aktivnosti za određenu selekciju i okvirni broj učesnika.

Prema usvojenom programu Selektori Reprezentacije realizuju aktivnosti.

### **Član 12**

Nacionalni Selektori su u obavezi da pišu izveštaje sa priprema i takmičenja, i daju ocjenu uspješnosti. Izveštaji se predaju Sportskom direktoru najkasnije sedam dana po završetku istih. Sportski direktor izvještaje predaje Upravnom odboru, koji se o istima izjašnjava na prvoj narednoj sjednici.

## **VOĐA PUTA**

### **Član 13**

Vođa puta Reprezentacije je lice koje obavlja administrativne, organizacione i druge stručne poslove vezane za putovanja Reprezentacije.

Vođa puta se određuje u skladu sa mogućnostima ŠSCG, na predlog sportskog direktora.

Vođa puta Reprezentacije mora imati potrebna znanja i iskustva, i poznavanje bar jednog stranog jezika koji je u službenoj upotrebi u ECU i FIDE, te stručne i organizacione sposobnosti za obavljanje poslova na kojima je angažovan.

### **Član 14**

Vođa puta:

- ❖ Vršiti postupak osiguravanja članova reprezentacije u saradnji sa osiguravajućom kućom,
- ❖ Preuzima svu prateću dokumentaciju i promotivni materijal za takmičenje (himnu, zastavu, poklone, kameru i drugo),
- ❖ Prijavljuje Reprezentaciju, provjerava sva dokumenta pred polazak,
- ❖ Brine o smještaju Reprezentacije.

**OSTALI ČLANOVI ZVANIČNE DELEGACIJE**

**Član 15**

Zavisno od karaktera i značaja priprema i takmičenja, mogu se uključiti i drugi učesnici na reprezentativnim akcijama, i to:

- ❖ Funkcioneri ŠSCG,
- ❖ Novinari,
- ❖ Gosti i druge osobe, koje mogu biti od koristi na predmetnoj akciji.

Učesnici na akcijama iz prethodnog stava biće određeni posebnom odlukom UO ŠSCG, a na predlog Sportskog direktora, u kojoj će se definisati sastav, prava i obaveze pojedinaca.

**SANKCIJE ZA PREKRŠAJE**

**Član 16**

U slučaju nepoštovanja odredbi ovog Pravilnika, selektor reprezentacije može suspendovati člana reprezentacije. Članu reprezentacija mora biti data mogućnost da se izjasni o prekršaju koji mu se stavlja na teret.

Člana stručnog tima reprezentacije može da suspenduje samo predsjednik ŠSCG.

UO ŠSCG može da predloži disciplinski postupak protiv suspendovanog člana reprezentacije. Za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka primjenjuju se odredbe Disciplinskog pravilnika ŠSCG.

**ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 17**

O primjeni ovog pravilnika brine se Sportski direktor.

**Član 18**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

**Predsjednik Šahovskog saveza Crne Gore**

**Jovan Milović**

